

# t1\_ring\_1

(TMXJy2989GNBMcjGXGc3VxkqYpdxQxvQ261)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k5\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X1 = k1\_algstr\_0 \\ & X0 X2 X3) \Leftrightarrow (X2 = k5\_algstr\_0 X0 X1 X3)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((l2\_algstr\_0 X0) \wedge ((m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 \\ & (k5\_algstr\_0 X0 X1 X2) (u1\_struct\_0 X0)) \end{aligned} \tag{2}$$

## Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (k1\_algstr\_0 X0 (k5\_algstr\_0 X0 X1 X2) X2 = X1))) \end{aligned}$$